

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 145/21 i 48/24), čl. 1 i 15 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Službeni list CG“, broj 9/11) i člana 23 stav 2 alineja 14 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 15/24),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE - Podgorica, kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić, (u daljem tekstu: Fond),

i

Marlo Medic Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, kojeg zastupa izvršni direktor Srđan Novaković, (u daljem tekstu: Marlo Medic), zaključuju

U G O V O R

O OBEZBJEĐIVANJU I ISPORUCI POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI

Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze ugovornih strana radi obezbjeđivanja ostvarivanja prava osiguranih lica Fonda (u daljem tekstu: osigurano lice) na medicinsko-tehnička pomagala bliže definisanih ugovorom, a u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (u daljem tekstu: Pravilnik) i Listom medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala).

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru uređuju saglasno važećim propisima iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Marlo Medic DOO je u obavezi da osiguranom licu isporuči medicinsko-tehničko pomagalo - senzor za kontrolu nivoa šećera u krvi (u daljem tekstu: pomagalo) saglasno nazivu i šifri pomagala iz potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ovjerene i izdate od nadležne podružne jedinice/filijale Fonda (u daljem tekstu: potvrda Fonda), karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala i to:

- DD3116 - Senzor za kontinuirano mjerenje koncentracije šećera u krvi, četrnaestodnevni sa integrisanim transponderom.

Marlo Medic DOO je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo najkasnije u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde od osiguranog lica na čije ime je izdata potvrda.

Potvrda iz stava 1 ovog člana važi 60 dana od dana izdavanja.

Član 3

Marlo Medic DOO je u obavezi da isporuči novo pomagalo osiguranom licu.

Marlo Medic DOO može, na zahtjev osiguranog lica isporučiti pomagalo od drugog materijala ili karakteristika koje nisu utvrđene Listom pomagala, uz uslov da razliku u cijeni koštanja pomagala, doplati osigurano lice, o čemu „Marlo Medic DOO” osiguranom licu izdaje račun.

Član 4

Ukoliko se po postupku propisanom Pravilnikom ocijeni da pomagalo nije funkcionalno, Marlo Medic DOO je u obavezi da postupi po ocjeni, nalazu i mišljenju Komisije za ocjenu funkcionalnosti.

Član 5

Marlo Medic DOO je dužan da uz isporučeno pomagalo osiguranom licu izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala, kao i garantni list za pomagalo.

Garantni rok za pomagalo iz člana 2 ovog ugovora teče od dana isporuke pomagala.

Marlo Medic DOO je u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava i vrši zamjenu pomagala.

Marlo Medic DOO je dužan da osiguranom licu po potrebi, pruži edukaciju za korišćenje pomagala za koja je to potrebno.

Marlo Medic DOO je u obavezi da obezbijedi distribuciju rezervnih djelova i dodataka koji su neophodni za ispravan rad isporučenog pomagala u roku trajanja pomagala shodno Listi pomagala.

Član 6

Marlo Medic DOO je u obavezi da za pomagala koja isporučuje osiguranim licima posjeduje sertifikat o kvalitetu po važećim standardima, dokaz da se pomagalo nalazi u prometu u zemlji proizvođača, kao i da je registrovano u Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (ClnMED).

Član 7

Marlo Medic DOO je u obavezi da isporuku pomagala vrši kontinuirano radnim danima, u okviru osmočasovnog radnog vremena i da na vidnom mjestu istakne natpis o radnom vremenu.

Marlo Medic DOO je u obavezi da o promjeni adrese obavljanja djelatnosti odmah obavijesti Fond.

O promjenama iz stava 2 ovog člana, isporučilac pomagala je dužan da obavijesti Fond u roku od 3 dana od nastale promjene.

Član 8

Marlo Medic DOO će isporuku pomagala osiguraniku vršiti na osnovu potvrde Fonda, u skladu sa Listom pomagala.

Član 9

Marlo Medic DOO je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obezbjeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbjeđuje Fond padaju na teret isporučioaca pomagala, a o mjesečnom iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti isporučioce.

Član 10

Marlo Medic DOO će isporučena pomagala fakturisati Fondu po cijenama utvrđenim Cjenovnikom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda, a prema šifri pomagala iz potvrde Fonda.

Marlo Medic DOO će jednom mjesečno ispostavljati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja, nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda.

Marlo Medic DOO je dužan da uz fakturu priloži original potvrdu iz člana 2 stav 1 ovog ugovora, sa popunjenim podacima o obračunu, datumu izdavanja pomagala .

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o isporučenim pomagalima, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

Član 11

Cjenovnik medicinsko-tehničkih pomagala Fonda iz člana 12 ovog ugovora, čini sastavni dio ugovora.

Ako u toku ugovornog perioda dođe do promjene cijena, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novim cijenama obavijestiti Marlo Medic DOO.

Član 12

Faktura se dostavlja do 10-tog u mjesecu, za isporučena pomagala u prethodnom mjesecu.

Troškovi održavanja softvera na mjesečnom nivou iz člana 9 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za isporučena pomagala, koju će isporučilac pomagala ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesečnih faktura u roku od 60 dana od dana ispostavljanja faktura.

Član 13

Prilog fakture je mjesečni izvještaj o indikatorima iz člana 16 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- broj realizovanih potvrda o nabavci pomagala po vrstama pomagala i
- iznos fakturisanih pomagala.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, za pomagala iz člana 2 ovog ugovora, čini sastavni dio ovog ugovora i isti se obezbjeđuje iz informacionog sistema Fonda.

Član 14

Usklađivanje obaveza između Fonda i Marlo Medic DOO vrši se periodično i na godišnjem nivou, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i Marlo Medic DOO utvrđuje se po isteku godine na osnovu fakturisanih usluga i izvršenih plaćanja od strane Fonda, kao i na osnovu izvještaja o kontroli izvršavanja ugovorenih obaveza.

Član 15

Fond može vršiti redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza Marlo Medic DOO, u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 16

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru obavljaju ovlašćena lica Fonda.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza od strane Marlo Medic DOO, posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da postupanje Marlo Medic DOO, suprotno odredbama ovog ugovora i relevantnih propisa, koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na ugovorena pomagala, predstavlja povredu ugovornih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da Marlo Medic DOO ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora ako:

- ne isporučuje pomagala shodno Pravilniku i Listi pomagala,
- ne omogućuje ostvarivanje prava na pomagala pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda;
- evidentira i fakturiše pomagalo koje nije izdao osiguranom licu ili ga je izdao suprotno važećim propisima,

- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u članu 7 ovog ugovora,
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Marlo Medic DOO ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje nije mogao da utiče.

Član 18

Ako Fond utvrdi nepravilnosti u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica Fonda, izreći će sledeće mjere:

- pisanu opomenu;
- zahtjev za knjižno odobrenje;
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku;
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok Marlo Medic DOO ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 19

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika Marlo Medic, Ljekarske ili Farmaceutске komore i Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže, može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.

Član 20

Fond ima pravo raskinuti ugovor prije isteka roka na koji je zaključen i tražiti naknadu štete, ako Marlo Medic DOO ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica i Fond.

Marlo Medic DOO može raskinuti ovaj ugovor ukoliko Fond ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može raskinuti usljed izmjene propisa koji su predstavljali osnov za zaključenje ugovora, odnosno koji ograničavaju njegovu dalju primjenu.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora pisano obavijeste drugu ugovornu stranu. Otkazni rok za raskid ugovora je 30 dana.

Član 21

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno ili pred arbitražom, nadležan je sud u Podgorici.

Za pravne odnose koji nijesu uređeni ovim ugovorom primjenjivaće se važeći propisi, relevantni za primjenu predmetnog ugovora.

Član 22


Ovaj ugovor se zaključuje za period od 10.03.2025. do 10.03.2027. godine.

Eventualne izmjene i dopune odredbi ovog ugovora, urediće se Aneksom ugovora.


Član 23

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva (2).

ZA ISPORUČIOCA




ZA FOND




Podaci o ugovoru

Podaci	Opis
Šifra organizacione jedinice Fonda	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZOCC	ugovori@fzocg.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Isporučka pomagala iz grupe pomagala kod šećerne bolesti
Naziv isporučioća pomagala	Marlo Medic Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica
Odgovorno lice isporučioća pomagala	Srđan Novaković
E-mail isporučioća pomagala	danilo.milovic@marlomedic.com regulatory.me@marlomedic.com
Adresa isporučioća pomagala	Bulevar Ivana Crnojevića 54/4
Kontakt telefon	067/198-250
PIB isporučioća pomagala	03587479
PDV broj isporučioća pomagala	30/31-28278-8
Žiro račun isporučioća pomagala	530-175620-57
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora isporučioćima medicinsko-tehničkih pomagala, senzora za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za 2025/26. godinu koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih usluga	Objavljen 27.12.2024. godine
Odluka o izboru davaoca usluga	Odluka Upravnog odbora br. 01-1562 od 27.02.2025. godine
Datum početka važenja ugovora	10.03.2025. godine
Datum isteka ugovora	10.03.2027. godine